

Department of Health and Human Services (“DHHS”) , Ministère oyo etali misala ya bokolongonu mpe bato, ekabolaka te mpo na bokono, ekolo, langi ya loposo, bomwasi to bomobali, bizaleli ya kolinga, nzela ya kolinga, mbula, mboka ya bowuti, bondimi na ndenge ya kosambela to ya kosala politiki, bakoko, ndenge ozali na libota, basango ya mbotama, lingomba, bosengi ya lisungi ya mbala ya liboso, kolobaloba maye matali yemei oyo ebuki mibeko, mpo na bondimi to bopesi, to mosala ya mibeko, ba programmes to lialisi na bango, bopesi mosala to oyo nionso esalemaka mpo na mosala. Lokasa oyo epesami na ndenge esengami na mibeko Titre II of the Americans with Disabilities Act ya 1990 (“ADA”); Title VI ya ba Civil Rights Act ya 1964, ndenge ebongawamaki; Section 504 ya Rehabilitation Act, ndenge ebongwamaki, Age Discrimination Act ya 1975, Title IX ya Education Amendments ya 1972; Section 1557 ya Affordable Care Act; Maine Human Rights Act; Executive Order Regarding State of Maine Contract Act for Services; mpe mibeko misusu nionso oyo epekisi bomoneli.

Mituna, makanisi, milelo to misengi mpo na basango misusu na oyo etali ADA mpe kosenga mosala to maye masalemaka na esika ya mosala ekoki kotindama na ba mikambi ya DHHA ADA/EEO Coordinator na 11 State House Station, Augusta, Maine 04333-0011; 207-287-4289 (V); 207-287-1871 (V); to na Maine Relay 711 (TTY).

Mituna, makanisi, milelo to misengi mpo na basango misusu na oyo etali ADA ba progammes, lialisi to misala ekoki kotindama na ba mokambi ya DHH ADA/Civil Rights Coordinator, na 11 State House Station, Augusta, Maine 04333-0011; 207-287-5014 (V); Maine Relay 711 (TTY); to ADA-CivilRights.DHHS@maine.gov. Boleli ya Civil Rights ekoki mpe kosengama na U.S. Department of Health and Human Service, Office of Civil Rights, na telephone 800-368-1019 to 800-537-7697 (TDD); na mokanda otinda na poste na 200 Independence Avenue, SW, Room 509, HHS Building, Washington, D.C. 20201; to na internet na <https://ocrportal.hhs.gov/portal/lobby.jsf>. Bato oyo basengi lililisi lisusu mpo na kosolola na programme mpe misala ya DHHS, esengeli basenga lialisi nabango mpe oyo nionso balingi na mokambi ya ADA/Civil Rights Coordinator. Lokasa oyo ekomami mpe na bangenge misusu, soki esengami.